

JU Dom starih „Podgorica“

Broj: 04-426-1416/26-2

Mjesto i datum: Podgorica, 19.03.2025. godine

OBRAZAC 12

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice JU Dom starih „Podgorica“, u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za nabavku profesionalnih sredstava za vešeraj broj 04-426-755/26-3 od 20.02.2026. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku profesionalnih sredstava za vešeraj broj 04-426-755/26-3 od 20.02.2026. godine:

- 1) Ponuda ponuđača „Surfmont“ d.o.o. Kotor je najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE**1. Podaci o naručiocu**

Naziv naručioca	JU Dom starih „Podgorica“
Ovlašćeno lice naručioca	Direktorica Jelena Šofranac
Kontakt osoba	Ljiljana Ljiljanić
Adresa	Bulevar Veljka Vlahovića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	03327981

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	04-426-755/26-3
Vrsta postupka	Otvoreni
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Profesionalna sredstva za vešeraj
Šifra postupka	108612
CPV šifra	39831000 - Preparati za pranje
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	45.454,55 eura

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Surfmont" doo	155095	06.03.2026. 08:14	45.035,60 EUR

Ponude su otvorene dana 09.03.2026. godine u 10:00 sati od strane ESJN-a, o čemu je automatski generisan Zapisnik o otvaranju ponuda.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

/

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____

/

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije bilo neispravnih ponuda.

7. Podaci o ispravnim ponudama

7.1. „Surfmont“ d.o.o. Kotor

Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sledeći način:

7.1.1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN Komisija je utvrdila da je ponuđač uz ponudu dostavio:

- Izjavu privrednog subjekta
- Kopiju garancije ponude broj 08-423-1511743.8/1 od 04.03.2026. godine izdatu od strane Prve banke;
- Određene dokaze za dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 stav 16 ZJN i tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije kojom je predviđeno da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

7.1.2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci. • Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Veljka Vlahovića bb • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Veljka Vlahovića bb radnim danima

od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 09.03.2026. godine do 10:00 sati. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN. Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač "Surfmont" d.o.o. Kotor je uz ponudu dostavio kopiju garancije ponude, izdatu od strane Prve banke, broj 08-423-1511743.8/1 od 04.03.2026. godine, na iznos 909,09 eura što iznosi 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa istekom roka važenja 18.06.2026. godine, dok je dana 06.03.2026. godine, u 11:40 sati, prije isteka roka za podnošenje ponuda, neposrednom predajom na arhivi naručioca, u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda", dostavio original navedene garancije ponude, o čemu je sačinjena odgovarajuća potvrda. Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

7.1.3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.“

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta ponuđača „Surfmont“ d.o.o. Kotor i utvrdila sledeće:

- Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. List CG“, broj 55/23, 83/23 i 114/24).

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv naručioca: JU DOM STARIH PODGORICA, Šifra postupka: 108612, Vrsta predmeta nabavke: Robe, Opis predmeta nabavke: Profesionalna sredstva za vešera, Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: u cjelini“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „Surfmont“ d.o.o. Kotor u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

- U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u dijelu OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv: Surfmont doo; Poreski indentifikacioni broj: 02458705; Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Predrag Peranović; Poštanska adresa: Sveti Stasiye b.b bb, Kotor, 85330, Crna Gora; Kontakt osoba: Predrag Peranović; Telefon: 067650332; E-mail adresa: surfmont@t-com.me; Internet adresa (web-adresa): www.surfmont.com.“

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „Surfmont“ d.o.o. Kotor u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

- U Izjavi u poglavlju II, u dijelu NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“, naveden je odgovor „Da“, zatim na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?“, naveden je odgovor „Ne“, zatim na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“, naveden je odgovor „Ne“, te na pitanje : „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da

podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču i da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „Surfmont“ d.o.o. Kotor u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da on i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“, naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „Surfmont“ d.o.o. Kotor u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je izmirio svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

- U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“. U istom dijelu Izjave na pitanje: U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama „Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. b) „Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. c) „Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „Surfmont“ d.o.o. Kotor u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da na njegovoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz člana 41 ZJN i člana 42 ZJN, i da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi, u istom poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST na pitanje: „4) Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom?“ naveden je odgovor „Da“, pa je u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da navesti koji je sistem upravljanja kvalitetom“ navedeno: „Integrirani sistem menadžmenta ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 sa predmetom primjene: prodaja opreme i hemijskih sredstava namijenjenih profesionalnoj upotrebi, prodaja papirne konfekcije, prodaja biorazgradive ambalaže za pakovanje, čuvanje i transport hrane, prodaja hotelske kozmetike i sredstava za dezinfekciju, usluge pranja i peglanja robe. Naziv izdavača: PCC-CERT Broj sertifikata: PW-27307-25 izdat dana 04.07.2025. sa rokom važenja do 12.07.2028. Naziv lica na koje se sertifikat odnosi: Surfmont d.o.o. Kotor.“

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „Surfmont“ d.o.o. Kotor u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta

nabavke koji su traženi tenderskom dokumentacijom i naveo podatke o timm dokazima. U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač „Surfmont“ d.o.o. Kotor je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Izjava je verifikovana elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača. Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da Izjava privrednog subjekta ponuđača „Surfmont“ d.o.o. Kotor sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

7.1.4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke: Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Profesionalna sredstva za vešeraj.

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
1	Tečni pojačivač na bazi tenzida	Emulziono sredstvo za uklanjanje fleka od masti i ulja. Ne sadrži optičke posvjetljivače. Sastav: >30% nejonski tenzidi. Doziranje: 2-10ml/kg suvog tekstila. Pakovanje minimum 20kg.	30 Pakovanje
2	Tečni alkalni pojačivač	Pojačava efekat pranja osnovnih deterdženata. Uklanja fleke različitog porijekla, uključujući one od masnoća i ulja. Sprečava koroziju mašina. Sastav: <5%fosfonati, polikarboksilati.Doziranje: 3-20ml/kg suvog rublja. Pakovanje minimum 25kg	50 Pakovanje
3	Tečni deterdžent koji uspješno otklanja tvrdokorna zaprljanja	Tečni deterdžent u vidu emulzije, efikasno uklanja tvrdokorna zaprljanja- mogućnost uklanjanja masnoća i enzimskih mrlja na 40°C.Sastav: 15-30% nejonski tenzidi, <5% fosfonati, polikarboksilati. Koristi se za poliester, pamuk i viskozu, Pakovanje minimum 25kg	20 Pakovanje
4	Sredstvo za omekšavanje svih vrsta rublja	Za omekšavanje i oplemenjivanje svih vrsta rublja. Doziranje: 5-10g/kg suvog tekstila. Sastav: 5-15% katjonski tenzidi, stabilizatori, mirisi. Pakovanje minimum 20kg	20 Pakovanje
5	Niskotemperaturno sredstvo za bijeljenje i dezinfekciju tekstila	Visoko-koncentrovano sredstvo za izbjeljivanje i hemotermičku dezinfekciju tekstila na 40°C. 100 g tečnosti sadrži 10-20% perisircetne kiseline, 1-2,5% peroksioktanske kiseline. Pakovanje minimum 21 kg.	30 Pakovanje
6	Koncentrovano sredstvo za izbjeljivanje	Hlorni izbjeljivač za bijeli tekstil, sredstvo protiv pigmentacijskih mrlja, pakovanje min. 20 kg	70 Pakovanje
7	Niskotemperaturno sredstvo za pranje i dezinfekciju tekstila	Praškasti deterdžent za pranje i dezinfekciju tekstila na 40°C. Baktericidan prema EN 13727, Efikasan protiv kvasaca i gljivica prema EN 13624, Mikobaktericidan prema EN 14348, Sporocidan prema EN 13704, Virucidan prema RKL i DVV standardima. Pakovanje minimum 8kg.	20 Pakovanje

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, „Surfmont“ d.o.o. Kotor je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 45.035,60 EUR, bez PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 45.454,55 EUR, bez PDV-a. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere:

R.B.	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Tečni pojačivač na bazi tenzida	Emulziono sredstvo za uklanjanje fleka od masti i ulja. Ne sadrži optičke posvjetljivače. Sastav: >30% nejonski tenzidi. Doziranje: 2-10ml/kg suvog tekstila. Pakovanje minimum 20kg.	ECOBRITE POWER COLOR Tečni pojačivač na bazi tenzida Emulziono sredstvo za uklanjanje fleka od masti i ulja. Ne sadrži optičke posvjetljivače. Sastav: >30% nejonski tenzidi. Doziranje: 2-10ml/kg suvog tekstila. Pakovanje 20kg. ECOLAB HYGIENE	30 Pakovanje	364,5 EUR
2	Tečni alkalni pojačivač	Pojačava efekat pranja osnovnih deterdženata. Uklanja fleke različitog porijekla, uključujući one od masnoća i ulja. Sprečava koroziju mašina. Sastav: <5%fosfonati, polikarboksilati.Doziranje: 3-20ml/kg suvog rublja. Pakovanje minimum 25kg	ECOBRITE BOOSTER PLUS Tečni alkalni pojačivač Pojačava efekat pranja osnovnih deterdženata. Uklanja fleke različitog porijekla, uključujući one od masnoća i ulja. Sprečava koroziju mašina. Sastav: <5%fosfonati, polikarboksilati.Doziranje: 3-20ml/kg suvog rublja. Pakovanje 25kg ECOLAB HYGIENE	50 Pakovanje	154,51 EUR
3	Tečni deterdžent koji uspješno otklanja tvrdokorna zaprljanja	Tečni deterdžent u vidu emulzije, efikasno uklanja tvrdokorna zaprljanja-mogućnost uklanjanja masnoća i enzimskih mrlja na 40°C.Sastav: 15-30% nejonski tenzidi, <5% fosfonati, polikarboksilati. Koristi se za poliestar, pamuk i viskozu, Pakovanje minimum 25kg	ECOBRITE MAGIC EMULSION Tečni deterdžent koji uspješno otklanja tvrdokorna zaprljanja Tečni deterdžent u vidu emulzije, efikasno uklanja tvrdokorna zaprljanja-mogućnost uklanjanja masnoća i enzimskih mrlja na 40°C.Sastav: 15-30% nejonski tenzidi, <5% fosfonati, polikarboksilati. Koristi se za poliestar, pamuk i viskozu, Pakovanje 25kg ECOLAB HYGIENE	20 Pakovanje	320,46 EUR
4	Sredstvo za omekšavanje svih vrsta rublja	Za omekšavanje i oplemenjivanje svih vrsta rublja. Doziranje: 5-10g/kg suvog tekstila. Sastav: 5-15% katjonski tenzidi, stabilizatori, mirisi. Pakovanje minimum 20kg	ECOBRITE BLUE SOFT Sredstvo za omekšavanje svih vrsta rublja Za omekšavanje i oplemenjivanje svih vrsta rublja. Doziranje: 5-10g/kg suvog tekstila. Sastav: 5-15% katjonski tenzidi, stabilizatori, mirisi.	20 Pakovanje	103,11 EUR

			Pakovanje 20kg ECOLAB HYGIENE		
5	Niskotemperaturno sredstvo za bijeljenje i dezinfekciju tekstila	Visoko-koncentrovano sredstvo za izbjeljivanje i hemotermičku dezinfekciju tekstila na 40°C. 100 g tečnosti sadrži 10-20% perisirćetne kisjeline, 1-2,5% peroksioktanske kisjeline. Pakovanje minimum 21 kg.	ECOBRITE DES Niskotemperaturno sredstvo za bijeljenje i dezinfekciju tekstila Visoko-koncentrovano sredstvo za izbjeljivanje i hemotermičku dezinfekciju tekstila na 40°C. 100 g tečnosti sadrži 10-20% perisirćetne kisjeline, 1-2,5% peroksioktanske kisjeline. Pakovanje 21 kg. ECOLAB HYGIENE	30 Pakovanje	279,52 EUR
6	Koncentrovano sredstvo za izbjeljivanje	Hlorni izbjeljivač za bijeli tekstil, sredstvo protiv pigmentacijskih mrlja, pakovanje min. 20 kg	ECOBRITE DESTAINER Koncentrovano sredstvo za izbjeljivanje Hlorni izbjeljivač za bijeli tekstil, sredstvo protiv pigmentacijskih mrlja, pakovanje 20 kg ECOLAB HYGIENE	70 Pakovanje	99,29 EUR
7	Niskotemperaturno sredstvo za pranje i dezinfekciju tekstila	Prašasti deterdžent za pranje i dezinfekciju tekstila na 40°C. Baktericidan prema EN 13727, Efikasan protiv kvasaca i gljivica prema EN 13624, Mikobaktericidan prema EN 14348, Sporocidan prema EN 13704, Virucidan prema RKI i DVV standardima. Pakovanje minimum 8kg.	ELTRA 40 EXTRA Niskotemperaturno sredstvo za pranje i dezinfekciju tekstila Praškasti deterdžent za pranje i dezinfekciju tekstila na 40°C. Baktericidan prema EN 13727, Efikasan protiv kvasaca i gljivica prema EN 13624, Mikobaktericidan prema EN 14348, Sporocidan prema EN 13704, Virucidan prema RKI i DVV standardima. Pakovanje 8,3kg. ECOLAB HYGIENE	20 Pakovanje	128,39 EUR

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je finansijski dio ponude ponuđača „Surfmont“ d.o.o. Kotor sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

7.1.5. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Rok izvršenja ugovora je: 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjena.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Rok izvršenja ugovora je: 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjena.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Mjesto izvršenja ugovora: JU Dom starih "Podgorica", Bulevar Veljka Vlahovića bb."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor", naveo: „Mjesto izvršenja ugovora: JU Dom starih "Podgorica", Bulevar Veljka Vlahovića bb."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Rok plaćanja je: do 60 dana po ispostavljenj fakturi."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor", naveo: „Rok plaćanja je: do 60 dana po ispostavljenj fakturi."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke)."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor", naveo: „Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: 535-5309-60, Banka :Prva banka Crne Gore."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

5) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Način sprovođenja kontrole izvršenja ugovora: Način sprovođenja kontrole ugovora realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe-otpremnice, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Ponuđača koju treba da izvrši službenik naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučenih artikala iz ponude Ponuđača, Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka ili grešaka, Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju NARUČIOCA."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor", naveo: „Način sprovođenja kontrole izvršenja ugovora: Način sprovođenja kontrole ugovora realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe-otpremnice, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Ponuđača koju treba da izvrši službenik naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučenih artikala iz ponude Ponuđača, Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka ili grešaka, Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju NARUČIOCA.."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio način sprovođenja kontrole izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

6) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Način i dinamika izvršenja ugovora: Prema potrebama naručioca, sukcesivna isporuke robe. Ponuđeni rok za pojedinačnu isporuku robe je ___ dana od momenta podnošenja pisanog naloga naručioca (precizno ponuditi u danima).Napomena: Ponuđeni rok za izvršenje pojedinačne isporuke ne može biti kraći od 1 dana, a duži od 5 dana od dostavljanja zahtjeva naručioca. Ponuđeni rok za isporuku precizno navesti u danima."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor", naveo: „Način i dinamika

izvršenja ugovora: Prema potrebama naručioca, sukcesivna isporuke robe. Ponuđeni rok za pojedinačnu isporuku robe je 1 dan od momenta podnošenja pisanog naloga naručioca (precizno ponuditi u danima). Napomena: Ponuđeni rok za izvršenje pojedinačne isporuke ne može biti kraći od 1 dana, a duži od 5 dana od dostavljanja zahtjeva naručioca. Ponuđeni rok za isporuku precizno navesti u danima."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok isporuke u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

7) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Ponuđači su dužni da, u koloni „Bitne karakteristike predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude navedu marku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor", naveo: „Ponuđač je u koloni „Bitne karakteristike predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude naveo marku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke."." Uvidom u finansijski dio ponude komisija je utvrdila da je ponuđač naveo native proizvoda za sve stavke tehničke specifikacije.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ispunio traženi uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

8) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda".

U odnosu na ovaj uslov ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor", naveo: Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda".

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

10) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor", naveo:

„Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.", te je uz ponudu putem ESJN-a priložio garanciju ponude.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač postupio u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN, tačkom 3 stav 3 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

10) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Ponuđač je dužan da obezbijedi dozimu opremu za tekuća sredstva u vešeraju, sa protokomjerom za tečne deterdžente i integrisanim wifi sistemom koji omogućava: online kontrolu potrošnje sredstava, daljinsko programiranje i izmjene programa pranja, monitoring i nadgledanje rada mašina u realnom vremenu, izvještaje o potrošnji sredstava na dnevnom/mjesečnom/godišnjem nivou."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor", naveo: „Ponuđač je dužan da obezbijedi dozimu opremu za tekuća sredstva u vešeraju, sa protokomjerom za tečne deterdžente i integrisanim wifi sistemom koji omogućava: online kontrolu potrošnje sredstava, daljinsko programiranje i izmjene programa pranja, monitoring i nadgledanje rada mašina u realnom vremenu, izvještaje o potrošnji sredstava na dnevnom/mjesečnom/godišnjem nivou."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio dokaze o dozirnoj opremi u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa

tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

11) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Ponuđač je dužan da vrši obuke za zaposlene za korišćene profesionalnih sredstava za higijenu. Obuke će se vršiti prema potrebama Naručioca.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Ponuđač je dužan da vrši obuke za zaposlene za korišćene profesionalnih sredstava za higijenu. Obuke će se vršiti prema potrebama Naručioca.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

12) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi ovlašćenje proizvođača da može ponuditi njegove proizvode u predmetnom postupku javne nabavke.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Ponuđač je u ponudi dostavio ovlašćenje proizvođača da može ponuditi njegove proizvode u predmetnom postupku javne nabavke.“, pa je priložio Ovlašćenje broj 24/26 od 04.03.2026. godine izdato od strane Ecolab Hygiene d.o.o. kojim Ecolab Hygiene d.o.o. ovlašćuju preduzeće SUFRMONT, Sveti Stasija bb, Kotor, Crna Gora, da proizvode firme Ecolab Hygiene d.o.o. može ponuditi u javnoj nabavci profesionalnih sredstava za vešeraj, koju je raspisao JU DOM STARIH PODGORICA.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio ovlašćenje u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Budući da je ponuđač „Surfmont“ d.o.o. Kotor ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora (drugi uslovi) predviđene tenderskom dokumentacijom, to je njegova ponuda u tom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog neispravnosti iste u tom dijelu u smislu člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

7.1.6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5. Tenderske dokumentacije predviđeni su sledeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

„Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.“

Takođe, članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta).“

U okviru tačke 7.1.2. ove odluke utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je u okviru tačke 7.1.3. utvrđeno nepostojanje osnova za isključenje

zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i u odnosu na nepostojanje aktivnosti iz člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i sukoba interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 ovog zakona.

Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ovog ponuđača nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN.

Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača "Surfmont" d.o.o. Kotor ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da se ponude vrednuju po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, te utvrđena sledeća metodologija vrednovanja ponuda:

☒ odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (90)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena}}{\text{Ponuđena cijena}} \times 90$$

• podkriterijum rok isporuke roba vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za pojedinačnu isporuke robe, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum.

Najniži ponuđeni rok za pojedinačnu isporuku robe dobija maksimalan broj bodova - 10,00.

Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli:

$$\frac{\text{najniži ponuđeni rok za pojedinačnu isporuku robe}}{\text{ponuđeni rok za pojedinačnu isporuku robe}} \times 10$$

Napomena: Najveći ponuđeni rok ne može biti duži od 5 dana ni kraći od 1 dana od trenutka podnošenja zahtjeva naručioca. Ponuđeni rok za isporuku precizno navesti u danima.

Svaki član Komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponude po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda. Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova Komisije, utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudjač (naziv i sjedište)	Cijena	Rok pojedinačne isporuke	Ukupan broj bodova
1.	"Surfmont" d.o.o. Kotor	45.035,60 EUR – 90 bodova	1 dan – 10 bodova	100

9. Provjera podataka u izjavi privrednog subjekta prvorangiranog ponuđača

U skladu sa članom 135a ZJN, Komisija je izvršila provjeru tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača "Surfmont" d.o.o. Kotor, na sledeći način:

1) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da ponuđač i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN zatražila od Ministarstva pravde dokaze iz kaznene evidencije. Povodom ovog zahtjeva, Ministarstvo pravde je naručiocu dostavilo:

- Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0804-4270/26 od 16.03.2026.. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica SURFMONT DOO KOTOR,
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0804-4270/26-1 od 16.03.2026. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Predrag Peranović.

Na osnovu navedenih uvjerenja Ministarstva pravde utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta dati tačni podaci o pravosnažnoj neosuđivanosti ovog pravnog lica i njegovog izvršnog direktora za krivična djela predviđena članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. za krivična djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

2) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, aktom broj 04-426-1263/26 od 12.03.2026. godine, zatražila od Poreske uprave uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za ponuđača.

Povodom ovog zahtjeva, Poreska uprava je naručiocu dostavila Uvjerjenje broj 15/02-6-430/2026-34285/2 od 17. Marta 2026. godine, da je poreski obveznik DOO"SURFMONT" iz Kotora, PIB 02458705, na dan 12.03.2026god. nema dugovanja dospelih obaveza po osnovu:

- Poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene (izmireno sa 01/2026god.)
- PDVa (izmireno sa 01/2026god.)
- Porez na dobit pravnih lica sa 2024 god.

Na osnovu navedenog akta Poreske uprave, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da je ovaj ponuđač izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

Naime, obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost dospijevaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, dok obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica dospijevaju do kraja marta mjeseca

tekuće godine za prethodnu godinu. Shodno navedenom, dokazom Poreske uprave da su na dan 12.03.2026. godine izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2026 i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 01/2026, a obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom, potvrđena je tačnost podataka u datoj izjavi privrednog subjekta ponuđača da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti tenderskom dokumentacijom predviđenog uslova stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na posjedovanje sertifikata ili druge odgovarajuće potvrde nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: bezbjednosne i tehničke listove za ponuđene hemijske proizvode, sertifikat ISO 9001 i ISO 14001 od proizvođača profesionalne hemije, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač "Surfmont" d.o.o. Kotor dostavio Sertifikate ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i tehničke listove za sve stavke iz tehničke specifikacije.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, Komisija je utvrdila da su u izjavi privrednog subjekta ponuđača navedeni tačni podaci o ispunjenosti stručne i tehničke sposobnosti, te da je dostavljenim sertifikatima i tehničkim listovima dokazao ispunjenost ovog uslova zahtijevanog tenderskom dokumentacijom.

4) Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača "Surfmont" d.o.o. Kotor da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija je uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepna, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača "Surfmont" d.o.o. Kotor da nije u sukobu interesa iz člana 42 ZJN, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja lica koje je izradilo tehničku specifikaciju i koje je član komisije, utvrdila da ovaj privredni subjekat ili njegovo ovlašćeno lice, kao ni bilo koje njegovo stručno lice, nijesu izradili, niti učestvovali u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja je korišćena za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, niti su vršili u tom pogledu stručne konsultacije sa naručiocem.

Komisija je takođe, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta ovog ponuđača navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 38 stav 2 tačka 1, člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 i člana 42 ZJN.

Budući da je ponuđač "Surfmont" d.o.o. Kotor dostavio validne sve zahtijevane dokaze za provjeru tačnosti njegove izjave privrednog subjekta, te da je pribavljenim i dostavljenim dokazima u cjelosti potvrđena tačnost date izjave, to ne postoji razlog za njegovo isključenje iz ovog postupka osnovom člana 135a stav 6 ZJN.

10. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača "Surfmont" d.o.o. Kotor:

- PIB: 02458705;
- Adresa: Sveti Stasije b.b;
- E-mail: surfmont@t-com.me;
- Ponuđena cijena: 45.035,60 eura, bez uračunatog PDV-a;

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA



v.d. direktorica Jelena Šofranac,